

MAŠINSKI ELEMENTI

1. Šta je cjevovod i koja je uloga cjevovoda?

Cjevovod je uređaj sastavljen od niza međusobno nepropusno spojenih cijevi s pripadajućom armaturom, kompenzatorima, kontrolnim i mjernim uređajima, osloncima i ostalim pomoćnim elementima.

Zadatak im je omogućiti transport i razvođenje plinova, para, tečnosti, zrnastih čvrstih (žito, pjesak) materija.

2. Šta su cijevni zatvarači i kako se dijele?

Cijevni zatvarači su razni uređaji koji služe za upravljanje protokom transportovanog fluida promjenom površine protočnog otvora.

Prema obliku i konstrukciji zatvarači se dijeli na:

Zasune – zatvarač se kreće paralelno ili pod malim uglom na zaptivnu površinu

Ventile – kojim se zatvarač kreće okomito na zaptivnu površinu (sjedište ventila)

Priklopce (klapne) – zatvarač se okreće oko ose koja se nalazi izvan protočnog otvora

Slavine – zatvarač se okreće oko ose koja je okomita na pravac kretanja fluida

3. Podjela rukavaca.

Prema obliku rukavci mogu biti:

- cilindrični,

- konusni i sferni

Prema pravcu delovanja sile rukavci mogu biti:

radijalni – kada sila deluje poprečno na podužnu osu

aksijalni – kada sila deluje u pravcu podužne ose .

Prema položaju na vratili ili osovini:

-unutrašnji i

-vanjski

4. Definisati osovine.

To su mašinski elementi za kružno kretanje i služe kao nosači drugih mašinskih dijelova.

Napregnute su na savijanje i nikad ne prenose obrtne momente.

Osovine mogu biti pokretne (obrtne ili oscilujuće) i nepokretne.

Značajnu primjenu imaju na vagonima kod motornih vozila, prikolica,dizalica, koturača i td.

5.Šta su osovinice?

To su mašinski elementi koji se upotrebljavaju na mjestima gdje treba obezbjediti zglavkastu vezu za oscilatorno, odnosno kružno kretanje (npr. veza klipnjače i klipa). Izrađuju se kao pune i šuplje, sa i bez naslona.

Osovinice su opterećene savijanjem, smicanjem i površinskim pritiskom.

6.Definisati vratila.

Vratila su nosači obrtnih mašinskih delova, koji u okviru jednog mašinskog sistema vrše:

- prenošenje kretanja i opterećenja i
- spajanje dijelova u funkcionalnu cjelinu

Podjela:

Prema obliku podužne ose, vratila mogu biti prava (sa pravom podužnom osom) , koljenasta (sa isprekidanom – izlomljrenom podužnom osom), gipka i zglobna (kardanska).

7.Koja je razlika između osovina i vratila?

Osovine i vratila su po obliku su slični, a bitno se razlikuju po opterećenju i proračunu, pošto osovine trpe savijanje i eventualno aksijalne sile, dok vratila osim tih istih opterećenja prenose i obrtni moment, pa trpe i uvijanje. Osovine se obrću zajedno sa elementima na njima, mogu samo da osciluju, a mogu biti i nepokretne, pri čemu se obrtni elementi vrte oko njih.

8.Definicija i podjela ležišta.

Ležišta su oslonci vratila, osovine i osovinica.

Prema konstrukciji: klizna i kotrljajna.

Prednosti i mane:

- Kotraljajna: malo trenje, male dimenzije, mali otpori pri startu, malo maziva;jednodeblna, tačnost, ne popravljuju se.
- Klizna: prigušuju oscilacije, tih rad bez šuma, u povoljnim uslovima dugotrajna.
- Prema pravcu dejstva sile: aksijalna, radikalna i
- radiaksijalna.

9.Podmazivanje ležišta.

Osnovna uloga maziva je smanjenje trenja dodirnih površina i smanjenje njihovog trošenja.

Kao maziva ležišta koriste se:

- Tečna maziva (ulja),
- Masti,
- Čvrsta maziva,
- Mješavina čvrstih maziva sa uljima i mastima,
- Voda,
- Vazduh, azot, ugljendioksid i dr.

Od pravilnog izbora maziva, u najvećoj mjeri, zavise osnovna radna svojstva ležaja: njegova nosivost, stabilnost, preciznost (tačnost vođenja vratila) i trajnost (dužina radnog vijeka).

10. Vrste navoja.

Navoji mogu biti:

- desnovojni(desni)koji su standardni
- lijevovojni(ljevi) za posebne namjene: ventili plinskih boca, zatezači čelične užadi,....

Navoj može imati jedan ili više početaka pa se govori o jednovojnom ili viševojnom navaju. Viševojni navoji imaju veći korak h .

Navoji mogu biti unutrašnji i vanjski.

Vijak ima vanjski navoj, izrađen na vanjskoj površini cilindra. Unutrašnji navoj može biti izrađen u otvoru u nekom mašinskom dijelu.

- a) Metrički navoj; najčešći standardni navoj
- b) Fini metrički navoj; ima manju dubinu navoja i korak od normalnog metričkog navoja
- c) Whitworth-ov cijevni navoj; tradicionalni cijevni navoj porijekolom iz Velike Britanije
- d) Trapezni navoj; za vretena, ima manje trenje od metričkog navoja
- e) Pilasti navoj; za vretena, ima manje trenje od trapeznog, ali podnosi opterećenja samo u jednom smjeru
- f) Obli navoj; za spojnice željezničkih vagona, neosjetljiv na oštećenje i prljavštinu

g) Obli elektro-navoj (Edisonov navoj); za grla žarulja i električne osigurače

11.Definicija i podjela klinova.

Klinovi su mašinski elementi kojima se ostvaruje čvrsta razdvojiva veza.

Prema položaju u vezi i načinu djelovanja sile na klin, dijele se na :

- uzdužne i
- poprečne.

Uzdužni klinovi postavljaju se uzduž ose vratila ili osovine i za njih vezuju glavčine zupčanika, kaišnika, spojnica i slično.

Uzdužni klinovi mogu biti sa nagibom i bez nagiba.

Uzdužni klinovi sa nagibom mogu biti:

- normalni,
- tetivni klin
- izdubljeni klin
- tangentni klin

Poprečni klinovi ostvaruju naponsku vezu dijelova koje spajaju. Mogu biti klinovi za spajanje ili klinovi za podešavanje.

13.Mašinski sistem.

Mašinski sistem je sastavljen od više mašinskih dijelova, podsklopova i sklopova, podgrupa i grupa,podsklopova i sklopova povezanih u funkcionalnu cjelinu.

Podjela mašinskih sistema:

- radni
- energetski
- namjenski

Radni mašinski sistemi vrše određenu transformaciju materijala, tj. namjenjeni su za izvršavanje radnih funkcija, npr. obradu materijala, transport materijala i dr.

Energetski mašinski sistemi služe za transformaciju jednog oblika energije u drugi. Npr: motori, turbine,generatori, pumpe, kompresori, ventilatori, itd.

Namjenski sistemi izvršavaju posebne operacije (naoružanje,svemirski program...).

14.Podjela spojeva.

Nerastavljeni spojevi - ne mogu se rastaviti bez razaranja ili plastičnog deformiranja materijala

- zakovani spojevi

- zavareni spojevi

- lemljeni spojevi

- lijepljeni spojevi

Rastavljivi spojevi

- vijčani spojevi

- spojevi s klinovima

- spojevi pomoću čivija i svornjaka

- opruge

15. Podjela zakovanih spojeva.

Zakovani spojevi mogu se podjeliti na više načina i to:

Prema položaju limova

- preklopni i

- sučevoni.

Prema broju redova zakovica

- jednoredni,

- dvoredni, troredni i višeredni.

Prema rasporedu zakovica

- paralelni raspored

- naizmjenični (cik-cak) raspored

Prema broju ravni smicanja

- jednosječni,

- dvosječni i

- višesječni.

Prema namjeni

- čvrsti,

- nepropustljivi i

- čvrsti i nepropustljivi.